

## Edizione diplomatica




	<p style="text-align: center;">III.</p> <p>Can lo riu de la fontaina  S'esclarsis, si con far sol,  E par la flor Aigentina,  E?l rosinholet el ram  Volt, e refranh; et aplana  Son dous cantar, et afina,  Dreitz es doncs, que?l mieu refranha.</p>
	<p>Amors de terra loindana  Per vos totz lo cors mi dol,  <b>E non puesc trobar metzina</b>  Tro venha?l vostre reclam  Ab atrag d'amor dousana  Dins vergier, ó tras cortina  Ab dezirada companha.</p>
 	<p>Pos totz irons men faila aizina  <b>No?m meravilh, si?m n?aflam,</b>  Car anche genser crestiana  Non fes Dieu, ni nola vol,  <b>Juziena, ni Sarrazina.</b>  Ben es doncs pagues de mana  Drutz, que de s'amor gazanha.</p>
	<p>De voler mos cors mon fina  Ves cella re, quieu plus am,  <b>E sai, que volers m?entana,</b>  Si cobe[...]esa la?m tol;  Car plus es poinhenz d'espina  Ma dolors, quez ab ioi sana,  Don ia non vueilh, c?om mi plainha.</p>
	<p>Entre Grec, e trasmontana  Volgr?esser dins el mar,  <b>Et agues can, e traina,</b>  Ab que m?ânes deportar,  Fuec, e lenha, e sertana,  E pron peison per cozinhar,  E mi Dons per companha.</p>

Image not found

[https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/BN100295.in\\_3.pdf](https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/BN100295.in_3.pdf)

S?en est Breu de pergamina  
tramite lo ver en chantan  
**En plana lenga Romana**  
a Nugo bru mon filhol,  
Bo?n sap, car gens Peitavina,  
De Berriu, e de Guiana  
S?esiau per lui, e Bretanha.

- letto 768 volte

Credits | Contatti | © Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911  
CF 80209930587 PI 02133771002

---

**Source URL:** <https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/?q=laboratorio/edizione-diplomatica-1373>